



SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE KAKANJ

IZDAVAČ:
Općina Kakanj
GODINA XX

Broj 6/2016
Datum: 29.04.2016.
Akti: 101 - 117.

GRAFIČKA PRIPREMA I ŠTAMPA:
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

101.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće

Broj: 01/1-163/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 105. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09), člana 13. stav (2) tačka 5) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. stav (1) tačka 7) Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

**o davanju u zakup zemljišta u državnoj svojini
Općine Kakanj
u poljoprivredne svrhe**

Član 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se mjere korištenja, način i uslovi davanja u zakup zemljišta državne svojine Općine Kakanj u poljoprivredne svrhe.

(2) Ova Odluka je privremenog karaktera i primjenjivat će se do stupanja na snagu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kakanj.

Član 2.

Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta, racionalnog korištenja i povećanja poljoprivredne proizvodnje Općina Kakanj može dati u zakup, uz naknadu, na korištenje svim pravnim i fizičkim licima raspoloživo poljoprivredno zemljište u poljoprivredne svrhe.

Član 3.

U zakup se daje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini Općine Kakanj po kulturi: „vrtovi, oranice, voćnjaci i livade“.

Član 4.

(1) Zemljište iz prethodnog člana daje se u zakup u poljoprivredne svrhe na period od jedne do sedam godina, odnosno do privođenja predmetnog zemljišta konačnoj namjeni koja je utvrđena provedbeno planskom dokumentacijom.

(2) Po isteku roka zemljište koje je bilo predmet zakupa može se ponovo dati u zakup.

Član 5.

(1) Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena cijena zakupa za parcelu koja se daje u zakup.

(2) Dodatni kriteriji za izbor ponuđača mogu se definirati u javnom pozivu za zakup zemljišta u državnoj svojini Općine Kakanj.

(3) Iznos naknade zakupa predmetnog zemljišta u javnom pozivu - početna cijena na godišnjem nivou će biti utvrđena u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09).

(4) Naplaćena sredstva od zakupa zemljišta su posebna vrsta prihoda budžeta Općine Kakanj i ista će se koristiti za unapređenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

Član 6.

(1) Zakupac je dužan zemljište koje mu je dato u zakup koristiti na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom o zakupu, koji će se zaključiti nakon provedenog postupka.

(2) Po prestanku zakupa, zakupac nema pravo na naknadu za uložena sredstva.

Član 7.

(1) Zemljište dato u zakup u poljoprivredne svrhe ne može se dati u podzakup.

(2) Na zemljištu datom u zakup za poljoprivrednu proizvodnju ne mogu se podizati objekti trajnog karaktera.

(3) Ako zakupac zemljište dato u zakup ne koristi na način i u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom o zakupu, zakupodavac je dužan, čim

za to sazna, pokrenuti proceduru raskida ugovora o zakupu i naknade štete.

Član 8.

(1) Zemljište označeno u članu 3. ove Odluke daje se u zakup putem javnog poziva koji objavljuje Općina Kakanj.

(2) Proceduru pripreme javnog poziva i administrativno-tehničke poslove provodit će Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Član 9.

(1) Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi Javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini Općine Kakanj u poljoprivredne svrhe, označenog u članu 3. ove Odluke, u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i internet stranici Općine Kakanj.

(2) Postupak po objavljenom javnom pozivu za zakup zemljišta, označenog u članu 3. ove Odluke, provest će Komisija koju će imenovati Općinski načelnik, a u skladu sa ovom Odlukom i Javnim pozivom za zakup zemljišta u državnoj svojini Općine Kakanj.

Član 10.

(1) Ovlašćuje se Općinski načelnik da po okončanju postupka, a na prijedlog Komisije za provođenje javnog poziva sa najpovoljnijim ponuđačem zaključi ugovor o zakupu predmetnog zemljišta, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca.

(2) Ugovorom o zakupu se utvrđuju prava i obaveze zakupodavca i zakupca, a koje se odnose na vrijeme trajanja zakupa, visinu, rok i način plaćanja zakupnine, oznake zemljišta, kulturu, površinu i način korištenja zemljišta, uslovi i način prestanka zakupa i drugo.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

102.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće**

Broj: 01/1-164/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10 i 25/12), rješavajući po prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj za utvrđivanje javnog interesa, Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Utvrđuje se javni interes u svrhu uređenja lijeve obale rijeke Bosne na području općine Kakanj, po prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji na sljedećim nekretninama, označenim kao:

- k.č. br. 521/3 nastala cijepanjem od k.č. br. 521/1 (po starom premjeru k.č. br. 258/39 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/4, k.o. Doboju) livada III kl. „Zgošćice“ u površini 13 m², k.o. Doboju, upisana u z.k.ul. br. 834 i posjedovni list broj 157, zemljišnoknjižno i faktičko vlasništvo Mujagić Mustafe sina Adema iz Kaknja, sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 520 (po starom premjeru k.č. br. 258/30, k.o. Doboju) „Zgošćice“ šuma III kl. u površini 443 m² i njiva V kl. u površini 184 m², k.o. Doboju, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih,
- k.č. br. 519 (po starom premjeru k.č. br. 258/11, k.o. Doboju) njiva V kl. „Zgošćice“ u površini 285 m², k.o. Doboju, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih,
- k.č. br. 518 (po starom premjeru k.č. br. 258/12, k.o. Doboju) pašnjak I kl. „Zgošćice“ u površini 217 m², k.o. Doboju, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih,
- k.č. br. 517 (po starom premjeru k.č. br. 258/29, k.o. Doboju) šuma III kl. „Zgošćice“ u

površini 369 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih,

- k.č. br. 516/3 (po starom premjeru k.č. br. 258/41 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/28, k.o. Doboј) pašnjak I kl. „Zgoščice“ u površini 99 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 1421, u posjedu Muratović Šefketa sina Envera iz Kaknja, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 516/2 (po starom premjeru k.č. br. 258/40 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/28, k.o. Doboј) pašnjak I kl. „Zgoščice“ u površini 75 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 1630, u posjedu Muratović Šefketa sina Envera iz Kaknja, sa dijelom od 2/3 i drugih,
- k.č. br. 516/1 (po starom premjeru k.č. br. 258/28, k.o. Doboј) pašnjak I kl. „Zgoščice“ u površini 176 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 856, u posjedu Trbić Koviljke kći Alekse iz Kaknja, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 515 (po starom premjeru k.č. br. 258/27, k.o. Doboј) pašnjak I kl. „Zadublje“ u površini 93 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 1474, u posjedu Jusufović Midhata sina Mehmeda iz Kaknja, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 514 (po starom premjeru k.č. br. 258/26, k.o. Doboј) pašnjak I kl. „Zgoščice“ u površini 66 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 1474, u posjedu Jusufović Midhata sina Mehmeda iz Kaknja, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 513 (po starom premjeru k.č. br. 258/25, k.o. Doboј) „Zadublje“ dvorište u površini 106 m² i garaža u površini 14 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 661, u posjedu Kumbara Hajrudina sina Ismeta iz Kaknja, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 512/3 (po starom premjeru k.č. br. 258/34, k.o. Doboј) livada III kl. „Zadublje“ u površini 130 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br.476, državna svojina sa pravom korištenja u korist Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 557, u posjedu Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa dijelom 1/3 i drugih,
- k.č. br. 512/5 nastala cijepanjem od k.č. br. 512/2 (po starom premjeru k.č. br. 258/38, nastala cijepanjem od k.č. br. 258/33, k.o.

Doboј) livada III kl., „Zadublje“ u površini 168 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br.476, državna svojina sa pravom korištenja u korist Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 557, u posjedu Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa dijelom 1/3 i drugih,

- k.č. br. 512/4 nastala cijepanjem od k.č. br. 512/1 (po starom premjeru k.č.br. 258/37, nastala cijepanjem od k.č. br. 258/24, k.o. Doboј) livada III kl. „Zadublje“ u površini 156 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br.476, državna svojina sa pravom korištenja u korist Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 1409, u posjedu Karamuja Samira sina Atifa iz Kaknja, sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 511/3 nastala cijepanjem od k.č. br. 511/1 (po starom premjeru k.č. br. 258/36 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/23, k.o. Doboј) livada III kl. „Zadublje“ u površini 59 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni list broj 331, u posjedu Gutić Uroša sina Nikole iz Kaknja, sa dijelom od 2/9 i drugih,
- k.č. br. 1788/3 (po starom premjeru k.č. br. 13/21 nastala cijepanjem od k.č. br.13/1, k.o. Doboј) ostalo neplodno zemljište „Rijeka Bosna“ u površini 3173 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 2261, javno dobro-iskaz I i posjedovni list broj 237, u posjedu DS Skupština opštine Kakanj, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1788/13 nastala cijepanjem od k.č. br. 1788/1 (po starom premjeru k.č. br. 13/32 nastala cijepanjem od k.č. br.13/1, k.o. Doboј) rijeka „Rijeka Bosna“ u površini 7791 m², k.o. Doboј, upisana u z.k.ul. br. 2261, javno dobro-iskaz I i posjedovni list broj 231, u posjedu DS Javno dobro vode, sa dijelom od 1/1.

2. Utvrđuje se da je Općina Kakanj korisnik potpune eksproprijacije za uređenje lijeve obale rijeke Bosne na području općine Kakanj.

3. Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove Odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

103.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-165/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
 Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj
 („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i
 člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji
 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07,
 36/10 i 25/12), rješavajući po prijedlogu
 Općinskog načelnika, broj: 02/1-2002/16 od
 21.04.2016. godine, za utvrđivanje javnog
 interesa, Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj
 27.04.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Utvrđuje se javni interes u svrhu izgradnje
 kanalizacionog sistema i uređaja za
 prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i
 Čizmići, MZ Zgošća, po prijedlogu Općinskog
 načelnika, te se može pristupiti nepotpunoj
 eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti na
 sljedećim nekretninama, označenim kao:

- k.č. br. 919 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 598 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 247, u posjedu Kalfić Anđe kći Jure rođ. Udovičić, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 920 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 2381 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 237, u posjedu Kalfić Drage sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 922 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 2103 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 242, u posjedu Kalfić Ante sina Pere, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 929 livada IV kl. „Bašća“ u površini 198 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 261, u posjedu Koščić Drage sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 931 voćnjak IV kl. „Zakuće“ u površini 491 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 775, u posjedu Kalfić Pave sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 932 njiva VI kl. „Zakuće“ u površini 848 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 776, u posjedu Kalfić Vinka sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 933 njiva VI kl. „Čajrica“ u površini 1362 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 225, u posjedu Kalfić Ive sina Joze, sa dijelom od 1/2 i drugih
- k.č. br. 936 livada IV kl. „Okučnica“ u površini 2401 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 223, u posjedu Kalfić Marka sina Ive, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 959/2 voćnjak IV kl. „Bašća“ u površini 1141 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 794, u posjedu Kubat Čamila sina Fazila, sa dijelom od 1/2 i drugih,
- k.č. br. 1048 njiva VI kl. „Selišće“ u površini 1000 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 701, u posjedu Čizmić Amara sina Behajje, sa dijelom od 1/3 i drugih,
- k.č. br. 1049 nekategorisani put „Čizmići“ u površini 289 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1051 livada III kl. „Selišće“ u površini 1698 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 70, u posjedu Čizmić Ešrefa sina Islama, sa dijelom od 1/3 i drugih,
- k.č. br. 1052 njiva VI kl. „Selišće“ u površini 478 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 82, u posjedu Čizmić Fate kći Derve, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1232 nekategorisani put „Čizmići“ u površini 2004 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1
- k.č. br. 1271 pašnjak III kl. „Gunjača“ u površini 479 m² i njiva V kl. u površini 728 m² k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 788, u posjedu Kubat Almينا sina Rašida, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1275/1 njiva V kl. „Gunjača“ u površini 1247 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 792, u posjedu Čizmić Hazima sina Eniza, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1278 njiva V kl. „Luka“ u površini 916 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 729, u posjedu Čizmić Fehrije sina Sulejmana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1279 livada III kl. „Luka“ u površini 1588 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 788, u posjedu Kubat Almينا sina Rašida, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1282 livada III kl. „Kučišće“ u površini 250 m² i njiva V kl. u površini 1708 m² k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 289, u posjedu Kubat Namika sina Ismeta, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1298 njiva VII kl. „Markovići“ u površini 581 m², k.o. Zgošća, upisana u

- posjedovni list 696, u posjedu Čizmić Dževada sina Osmana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1299/1 njiva VII kl. „Markovići“ u površini 636 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 696, u posjedu Čizmić Dževada sina Osmana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1301/1 livada IV kl. „Markovići“ u površini 1340 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 696, u posjedu Čizmić Rešada sina Osmana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1303 voćnjak V kl. „Selište“ u površini 406 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 28, u posjedu Alajbegović Kadife kći Muharema, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1304 voćnjak V kl. „Kučište“ u površini 1508 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 844, u posjedu Kubat Jasmina sina Rašida, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1308 livada IV kl. „Bara“ u površini 967 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 250, u posjedu Hodžić Mirsade kći Derviša sa dijelom od 1/4 i drugih,
- k.č. br. 1309/2 livada V kl. „Bara“ u površini 610 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 535, u posjedu Kalfić rođ. Bojić Ruže, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1327 livada III kl. „Doce“ u površini 880 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 243, u posjedu Kalfić Ante sina Ive, sa dijelom od 1/6 i drugih,
- k.č. br. 1328 voćnjak IV kl. „Doce“ u površini 711 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 179, u posjedu Helja Senada sina Refika, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1329 livada III kl. „Doce“ u površini 4022 m² i voćnjak III kl. u površini 147 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 179, u posjedu Helja Senada sina Refika, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1332 livada V kl. „Doce“ u površini 751 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 776, u posjedu Kalfić Vinka sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1333 nekategorisani put „Selišće“ u površini 1054 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1334 voćnjak IV kl. „Selišće“ u površini 522 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 241, u posjedu Kalfić Marijana sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1335 livada V kl. „Selišće“ u površini 741 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 239, u posjedu Kalfić Ive sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1336 livada IV kl. „Selišće“ u površini 606 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 249, u posjedu Kalfić Joze sina Franje, sa dijelom od 1/3 i drugih,
- k.č. br. 1337 livada IV kl. „Selišće“ u površini 2187 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 218, u posjedu Kalfić Franje sina Ive, sa dijelom od 1/3 i drugih,
- k.č. br. 1339 livada IV kl. „Selišće“ u površini 770 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 530, u posjedu Kalfić Bože sina Marka, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1341 pašnjak IV kl. „Urvine“ u površini 118 m² i livada V kl. u površini 4693 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 249, u posjedu Kalfić Joze sina Franje, sa dijelom od 1/3 i drugih,
- k.č. br. 1343 livada V kl. „Selišće“ u površini 850 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 530, u posjedu Kalfić Bože sina Marka, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1344 livada IV kl. „Urvine“ u površini 1211 m² i livada V kl. u površini 454 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 239, u posjedu Kalfić Ive sina Mate, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1365 nekategorisani put „Kalfići“ u površini 464 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1399 livada IV kl. „Babina njiva“ u površini 1445 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 246, u posjedu Kalfić Stjepana sina Stjepana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1406 voćnjak IV kl. „Sjeline“ u površini 2586 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 234, u posjedu Kalfić Marijana sina Marka, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1407 nekategorisani put „Spodbašnice“ u površini 2527 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1409 voćnjak IV kl. „Sjelina“ u površini 771 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 224, u posjedu Kalfić Ive sina Joze, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1410 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 791 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 224, u posjedu Kalfić Ive sina Joze, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1411 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 950 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni

- list 238, u posjedu Kalfić Drage sina Franje, sa dijelom od 1/6 i drugih,
- k.č. br. 1412 livada IV kl. „Sjeline“ u površini 542 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 217, u posjedu Kalfić Franje sina Grge, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1421 njiva VI kl. „Tabakovina“ u površini 731 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 245, u posjedu Kalfić Marka sina Pere, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1423 njiva VI kl. „Tabakovina“ u površini 2825 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 226, u posjedu Kalfić Marijana sina Joze, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1425 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 562 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 226, u posjedu Kalfić Marijana sina Joze, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1426 livada IV kl. „Kučište“ u površini 515 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 226, u posjedu Kalfić Marijana sina Joze, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1427 njiva VI kl. „Kučište“ u površini 372 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 238, u posjedu Kalfić Drage sina Franje, sa dijelom od 1/6 i drugih,
- k.č. br. 1428 livada III kl. „Tabakovina“ u površini 1973 m² i dr., k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 238, u posjedu Kalfić Drage sina Franje, sa dijelom od 1/6 i drugih,
- k.č. br. 1483 voćnjak V kl. „Bašća“ u površini 1069 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 246, u posjedu Kalfić Stjepana sina Stjepana, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1486 livada IV kl. „Urvine“ u površini 469 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 236, u posjedu Kalfić Pere sina Marka, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1487 voćnjak V kl. „Urvine“ u površini 751 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 236, u posjedu Kalfić Pere sina Marka, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1946 potok „Crnački potok“ u površini 16240 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 115, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1950 nekategorisani put „Kubati“ u površini 11335 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1,
- k.č. br. 1951 nekategorisani put „Kubati“ u površini 15922 m², k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1.

2. U postupku eksproprijacije će se utvrditi dužina trase za svaku parcelu prema urađenom projektu,

te će se ustanovljenje prava služnosti utvrditi na dijelu parcela, označenih u članu 1. ove Odluke.

3. Utvrđuje se da je Općina Kakanj korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i Čizmići, MZ Zgošća.

4. Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove Odluke.

**PREDSJEDAVALJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

104.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-166/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu odredbi poglavlja VI, člana 5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, člana 75. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, člana 13. stav (2) alineja 17) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. stav (1) tačka 28) Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

P O S L O V N I K o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Član 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 4/16), član 33. mijenja se i glasi:

- „U cilju unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada Vijeća, Vijeće uspostavlja Kolegij koga čine:
 - predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća;
 - predsjednici klubova vijećnika u Vijeću.

U radu Kolegija učestvuje i sekretar Vijeća, koji je dužan osigurati uvjete za rad Kolegija.

Sjednicama Kolegija može prisustvovati i općinski načelnik, po pozivu predsjedavajućeg Vijeća ili na vlastiti zahtjev.

Član 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

105.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-167/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08) i člana 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj dana 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

**o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
Općine Kakanj za 2015. godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu.

Član 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 83.539,27 KM raspoređuje se za pokriće akumuliranog deficita iz ranijeg perioda.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

106.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-168/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08) i člana 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj dana 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

**o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava
tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

107.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-169/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2015. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2015. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2015. godinu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

108.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-170/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu i Izvještaja o isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, Kantona i Općine u 2015. godini

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu i Izvještaj o isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, Kantona i Općine u 2015. godini.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu i Izvještaj o isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, Kantona i Općine u 2015. godini.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

109.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-171/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 35. Pravila JU Centar za socijalni rad Kakanj, broj 05/1-05-1014/14 od 11.07.2014. godine, Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

110.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće

Broj: 01/1-172/16
 Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj

uz sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Kakanj da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj izmjeni u dijelu tabelarnog pregleda sistematizacije poslova i radnih zadataka sa uslovima za njihovo obavljanje i brojem izvršilaca i to na strani 27, kolona koja se odnosi na uslove koje treba ispunjavati izvršilac, redni brojevi 11, 12. i 13. u pogledu srednje škole tako da umjesto „Srednja ekonomska škola“ stoji „Gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća škola“.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

111.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće

Broj: 01/1-173/16
 Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Informacije o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2015. godinu

Član 1.

Prihvata se Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2015. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ovog Zaključka je Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2015. godinu.

Član 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

112.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće

Broj: 01/1-174/16
 Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2015. godinu

Član 1.

Prihvata se Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa

kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2015. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ovog Zaključka je Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2015. godinu.

Član 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

113.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće**

Broj: 01/1-175/16

Kakanj, 27.04.2016. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, razmatrajući

**Informaciju o statusu zgrade koju koristi
Općinski sud u Kakanju**

donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Informacija o statusu zgrade koju koristi Općinski sud u Kakanju, koja je sastavni dio ovog Zaključka.

2. Zadužuju se Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da obave razgovore i konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona u vezi iznalaženja rješenja o daljem načinu davanja na korištenje zgrade u kojoj je smješten Općinski sud u Kakanju, a koja je vlasništvo Općine Kakanj. Nakon obavljenih

razgovora i konsultacija nadležna Služba i Zavod su dužni Općinskom vijeću dostaviti prijedlog odluke o daljem načinu davanja na korištenje predmetne zgrade Općinskom sudu u Kakanju.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

114.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTRATVO ZDRAVSTVA**

Broj: 11-37-8712/16

Zenica, 25.04.2016. godine

Na osnovu člana 2. Stav 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine F BiH“, broj: 79/13 i 9/14) Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona donosi

RJEŠENJE o imenovanju mrtvozornika

I

Imenuju se mrtvozornici, odnosno ovlašteni doktori medicine za obavljanje pregleda i utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području općine Kakanj i to:

1. prim.dr.Miroslav Spasojević,
2. dr. Sedina Hadžić,
3. dr. Ajla Durmić,
4. dr. Izeta Hajduković,
5. dr. Elzana Karahodžić,
6. dr. Nejra Hodžić,
7. dr. Nejra Avdagić,
8. dr. Adnan Mehić i
9. dr. Mehmed Muhić.

II

Zadatak je mrtvozornika da na području općine Kakanj vrše preglede umrlih osoba u cilju utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti i utvrđivanja okolnosti pod kojim je smrt nastupila.

III

U postupku pregleda umrlih i utvrđivanju vremena i uzroka smrti mrtvozornici su dužni da

svoje zadatke iz tačke II ovog Rješenja obavljaju po postupku i na način propisan Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

IV

Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za pregled umrlih osoba i pravo na naknadu putnih troškova u iznosu utvrđenom Odlukom o visini naknada za obavljanje pregleda umrlih, utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/15 i 12/15).

V

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju doktora medicine za pregled umrlih lica, broj 11-37-32563-2-1/14 od 11.02.2015.godine i Rješenje broj: 11-37-14193-1/14 od 01.06.2015. godine.

VI

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj.“

MINISTAR

Dragoljub Brenjo, sr.

115.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj i datum prema tabeli, kolona II

Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i člana 14. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK

I

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi :

Redni broj	Br. zaključka	Datum	Naziv/Ime i prezime	Iznos	Zahtjev
1.	02/1-2074/16	27.04.2016.	Deskaj Halim	100,00	05/1-328/16
2.	02/1-1853/16	27.04.2016.	5 korisnika po spisku	500,00	05/1-299-303/16
3.	02/1-879/16	24.02.2016.	Alimanović Jasmin	50,00	02/1-46/16
4.	02/1-927/16	29.02.2016.	Silajđić Munibu	50,00	05/1-169/16
5.	02/1-921/16	29.02.2016.	Delić Ismet	50,00	02/1-114/16
6.	02/1-613/16	10.02.2016.	Pandžić Šefik	50,00	05/1-124/16
7.	02/1-2049/16	26.04.2016.	Turudić Nail	50,00	05/1-327/16
8.	02/1-2048/16	26.04.2016.	Musić Avdo	50,00	02/1-236/16
9.	02/1-2046/16	26.04.2016.	Ramić Azra	50,00	02/1-228/16
10.	02/1-1952/16	21.04.2016.	Junuzović Nihad	50,00	05/1-318/16
11.	02/1-1922/16	20.04.2016.	Hasić Ferid	50,00	02/1-149/16

12.	02/1-1921/16	20.04.2016.	Berbić Namira	100,00	05/1-314/16
13.	02/1-1902/16	19.04.2016.	Pekić Andrea	50,00	02/1-204/16
14.	02/1-1785/16	12.04.2016.	Deskaj Halim	100,00	02/1-194/16
15.	02/1-1763/16	11.04.2016.	Pipo Zakira	100,00	05/1-285/16
16.	02/1-1764/16	11.04.2016.	Čelebić Mevlida	50,00	02/1-129/16
17.	02/1-1700/16	11.04.2016.	Pandžić Šefik	50,00	05/1-282/16
18.	02/1-1620/16	07.04.2016.	Čehajić Selvedin	50,00	02/1-180/16
19.	02/1-1622/16	07.04.2016.	Čolak Miralem	50,00	02/1-185/16
20.	02/1-1612/16	05.04.2016.	Čizmić Hamida	50,00	02/1-192/16
21.	02/1-1552/16	04.04.2016.	Sarač Esad	50,00	02/1-173/16
22.	02/1-1287/16	16.03.2016.	Alajbegović Sadik	50,00	02/1-45/16
23.	02/1-1439/16	28.03.2016.	Zahirović Fazila	30,00	05/1-241/16
24.	02/1-1418/16	24.03.2016.	Bajrić Čazim	50,00	02/1-227/16
25.	02/1-1417/16	24.03.2016.	Sinan Ferid	50,00	05/1-226/16
26.	02/1-1410/16	24.03.2016.	Pandžić Šefik	50,00	05/1-223/16
27.	02/1-1381/16	23.03.2016.	Delić Ševal	100,00	05/1-218/16
28.	02/1-1358/16	23.03.2016.	Alajbegović Sadik	50,00	02/1-166/16
29.	02/1-1315/16	21.03.2016.	Mehak Sifet	50,00	02/1-137/16
30.	02/1-1082/16	10.03.2016.	Ramić Envera	50,00	02/1-121/16
31.	02/1-1095/16	10.03.2016.	Omerhodžić Hajrija	100,00	02/1-133/16
32.	02/1-1096/16	10.03.2016.	Pandžić Šefik	100,00	05/1-182/16

II

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije Tekuća budžetska rezerva Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu.

III

Sredstva će se isplatiti putem blagajne Općine Kakanj .

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Mandra,s.r.

116.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj i datum prema tabeli, kolona II

Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i člana 14. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016), Općinski načelnik d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi :

Redni broj	Br. zaključka	Datum	Naziv/Ime i prezime	Iznos	Zahtjev
1.	02/1-1995/16	21.04.2016.	Kubura Amra	100,00	02/1-210/16
2.	02/1-531/16	05.02.2016.	Hrustić Elvedin	80,00	07/1-41-66/16
3.	02/1-530/16	05.02.2016.	Karahodžić Haris	80,00	07/1-41-66/16
4.	02/1-608/16	09.02.2016.	Šahinbegović Edin	120,00	07/1-41-858/16
5.	02/1-920/16	29.02.2016.	Hasić Ferid	100,00	02/1-117/16
6.	02/1-2047/16	26.04.2016.	Panžić Munir	100,00	05/1-123/16
7.	02/1-1951/16	21.04.2016.	Šahinbegović Edin	120,00	07/1-41-2907/16
8.	02/1-1980/16	21.04.2016.	Karahodžić Haris	80,00	07/1-41/2907/16
9.	02/1-1919/16	20.04.2016.	Deset korisnika po spisku	1 000,00	-
10.	02/1-1619/16	07.04.2016.	Sejdić Smaila	100,00	05/1-272/16
11.	02/1-1607/16	05.04.2016.	Mušinović Safeta	50,00	02/1-127/16
12.	02/1-1421/16	24.03.2016.	Ramić Idriz	100,00	02/1-168/16
13.	02/1-1081/16	10.03.2016.	Hadžić Hamid	100,00	02/1-89/16
14.	02/1-1105/16	10.03.2016.	Kobilica Adil	100,00	02/1-136/16
15.	02/1-1106/16	10.03.2016.	Karahodžić Haris	80,00	07/1-41-2117/16
16.	02/1-1107/16	10.03.2016.	Hrustić Elvedin	80,00	07/1-41-2117/16
17.	02/1-1108/16	10.03.2016.	Šahinbegović Edin	120,00	07/1-41-2117/16
18.	02/1-1079	29.02.2016.	„Pero“ D.O.O. Zenica	3 866,79	02-3/16
19.	02/1-1077/16	26.02.2016.	TR „MILA“	2 850,00	02-3/16

20.	02/1-1799/16	13.04.2016.	Novčani iznos bivšim predsjednicima i načelnicima Općine Kakanj	700,00	-
-----	--------------	-------------	---	--------	---

II

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije Tekuća budžetska rezerva Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu.

III

Sredstva će se isplatiti na žiro račun korisnika .

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Mandra,s.r.

117.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj i datum prema tabeli, kolona II

Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i člana 14. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016), Općinski načelnik d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi:

Redni broj	Br.zaključka	Datum	Naziv / Ime i prezime	Iznos	Zahtjev
1.	02/1-2083/16	27.04.2016.	Sindikalna organizacija PD Rudstroj	5.000,00	01/1-161/16
2.	02/1-1852/16	15.04.2016.	KUD Fadil Dogdibegović Dikan	7.000,00	07/1-41-2889/16
3.	02/1-269/16	22.01.2016.	MIZ Gračanica	500,00	02/1-44/16
4.	02/1-806/16	19.02.2016.	Sindikat metalaca ZDK-a	500,00	02/1-103/16
5.	02/1-2009/16	22.04.2016.	Savez samostalnih sindikata ZDK-a	2.000,00	02-137-04/16
6.	02/1-1609/16	05.04.2016.	Udruženje Roma Općine Kakanj	200,00	05/1-251/16
7.	02/1-1334/16	22.03.2016.	UG „Majke Kaknja“	150,00	02-164/16
8.	02/1-1062/16	09.03.2016.	Sindikalna organizacija Općine Kakanj	2.000,00	02/1-151/16

II

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije Tekuća budžetska rezerva Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu.

III

Sredstva će se isplatiti na žiro račun Korisnika .

IV

Korisnik je obavezan Službi za finansije Općine Kakanj dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku doznačenih sredstava u roku od 30 dana od dana uplate istih.

V

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

VI

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Mandra,s.r.

S A D R Ž A J
„Službenih novina Općine Kakanj“ 6/16

101. Odluka o davanju u zakup zemljišta u državnoj svojini Općine Kakanj u poljoprivredne svrhe.....	1
102. Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja lijeve obale rijeke Bosne na području općine Kakanj.....	2
103. Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i Čizmići, MZ Zgošća	4
104. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća	6
105. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2015.godinu	7
106. Odluka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015.godinu	7
107. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2015. godinu	7
108. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještaja o isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacija, Kantona i Općine u 2015.godini.....	8
109. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj	8
110. Zaključak uz Odluku odavanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj.....	9
111. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju sporta na području općine Kakanj za 2015.godinu.....	9
112. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2015.godinu	9
113. Zaključak uz Informaciju o statusu zgrade koju koristi Općinski sud u Kakanju	10
114. Rješenje o imenovanju mrtvozornika	10
115. Zaključak o isplati sredstava iz Tekuće budžetske rezerve.....	11
116. Zaključak o isplati sredstava iz Tekuće budžetske rezerve.....	13
117. Zaključak o isplati sredstava iz Tekuće budžetske rezerve.....	14